

**Rezolucija Savjeta Bezbjednosti 1325 : Žene, mir i bezbjednost  
usvojena na 4213-om sastanku, 31.oktobra 2000.godine**

Savjet bezbjednosti,

*Pozivajući se* na rezolucije 1261 (1999) od 25. avgusta 1999, 1265 (1999) od septembra 1999, 1296 (2000) od aprila 2000 i 1314 (2000) od avgusta 2000.godine kao i na relevantne izjave Predsjednika SB, uključujući i izjavu koju je Predsjednik dao novinarima povodom dana Ujedinjenih nacija posvećenom pravima žena i međunarodnom miru, 8. marta 2000. (SC/6816),

*Pozivajući se* na obaveze Pekinške deklaracije i Platforme djelovanja (A/52/231) kao i sve obaveze sadržane u konačnom dokumentu 23-će posebne sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pod nazivom "Žene 2000: rodna ravnopravnost, razvoj i mir u 21. vijeku " (A/S-23/10 Rev.1), a posebno na dio koji se tiče žena i oružanih sukoba,

*Imajući u vidu* namjenu i principe Povelje ujedinjenih nacija te osnovnu odgovornost Savjeta bezbjednosti prema Povelji o održavanju međunarodnog mira i bezbjednosti,

*Izražavajući* zabrinutost da se civili, posebno žene i djeca, ubrajaju u većinu onih koji su negativno pogođeni vojnim sukobom, uključujući i izbjeglice i interno raseljena lica, kao i činjenicu da su oni u sve većoj mjeri meta strana u sukobu i vojnih elemenata, te prepoznajući posljedice udara koje on ima na trajni mir i pomirenje,

*Reafirmišući* važnost uloge žena u sprečavanju i rešavanju konflikata i u izgradnji mira, naglašavajući važnost njihove jednake participacije i punom uključenju u sve napore na održanju i promociji mira i bezbjednosti, kao i potrebu povećanja njihove uloge u donošenju odluka koje se tiču sprječavanja i rješavanja konflikta,

*Reafirmišući* potrebu za punom implementacijom zakona o humanitarnim i ljudskim pravima koji štite prava žena i djevojaka tokom i poslije konflikta,

*Naglašavajući* potrebu da sve strane treba da obezbijede da programi čišćenja mina i obaviještenosti o minama uzmu u obzir i posebne potrebe žena i djevojaka,

*Prepoznajući* hitnu potrebu uključivanja rodne perspektive u mirovne operacije, te u ovom smislu pozivajući se na Windhoek deklaraciju i Namibijski plan djelovanja o uključivanju rodne perspektive u multidimenzionalne operacije podrške miru (S/2000/693),

*Prepoznajući*, takođe, važnost preporuka koje su sadržane u izjavama njenog predsjednika date novinarima 8. marta 2000. godine o specijalizovanoj obuci zaštite, posebnih potreba i ljudskih prava žena i djece u konfliktnim situacijama za svo osoblje koje učestvuje u mirovnim operacijama,

*Imajući u vidu* da razumijevanje uticaja oružanog sukoba na žene i djevojke, kao i efektivni institucionalni dogovori koji garantuju njihovu zaštitu i potpuno učešće u mirovnom procesu, mogu umnogome da doprinesu održanju i promociji međunarodnog mira i bezbjednosti,

*Naglašavajući* potrebu konsolidovanja podataka o uticaju oružanog sukoba na žene i djevojke,

1. *Poziva* zemlje članice da osiguraju povećano prisustvo žena na svim nivoima odlučivanja u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i mehanizmima za sprečavanje, vođenje i rješavanje sukoba;
2. *Ohrabruje* Generalnog sekretara da implementira svoj strateški plan djelovanja (A/49/587) koji poziva na povećano učešće žena na svim nivoima odlučivanja u rješavanju konflikata i mirovnim procesima;
3. *Poziva* Generalnog sekretara da imenuje više žena za specijalne predstavnice i izaslanice koje će vršiti dužnosti u njegovo ime te, tim povodom, poziva zemlje članice da nominuju svoje kandidatkinje i dostave njihova imena Generalnom sekretaru da bi bile uključene u zvanično ažurirane centralizovane spiskove;
4. *Nadalje, poziva* Generalnog sekretara da traži proširenje uloge i doprinosa žena u operacijama Ujedinjenih nacija na terenu, a posebno među vojnim posmatračima, civilnoj policiji, te osoblju koje se bavi ljudskim pravima i humanitarnim radom;
5. *Izražava* spremnost da ugradi rodnu perspektivu u mirovne operacije i poziva Generalnog sekretara da obezbijedi da, gdje god je to moguće, uključi rodnu komponentu u operacije na terenu;
6. *Zahitjeva* od Generalnog sekretara da obezbijedi državama članicama vodiče i materijale za obuku o zaštiti, pravima i posebnim potrebama žena, kao i o važnosti uključivanja žena u sve mirovne operacije i mjere izgradnje mira, poziva zemlje članice da ugrade ove elemente, na isti način kao i obuku o obaviještenosti o opasnosti od HIV/AIDS-a, u svoje nacionalne programe obuke za vojno i osoblje civilne policije u pripremi za razmještanje trupa, nadalje, traži da Generalni sekretar obezbijedi da civilno osoblje u mirovnim operacijama prođe kroz sličnu obuku;
7. *Poziva* države članice da povećaju svoju dobrovoljnu finansijsku, tehničku i logističku podršku rodno-osjetljivim obukama, uključujući one koje su preduzete od strane relevantnih programa i fondova, među kojima su Fond za žene i Fond za decu Ujedinjenih nacija, te visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice i ostala relevantna tijela;
8. *Poziva* sve uključene strane da, pri pregovorima i dogovorima o implementaciji mira, primijene rodnu perspektivu, uključujući između ostalog:
  - (a) posebne potrebe žena i djevojaka tokom repatrijacije i ponovnog naseljavanja, te tokom rehabilitacije, reintegracije i post- konfliktne rekonstrukcije;
  - (b) mjere koje podržavaju mirovne inicijative žena lokalnog područja i lokalne procese za rješavanje konflikta i koje uključuju žene u svim mehanizmima za implementaciju mirovnih sporazuma;
  - (c) mjere koje će osigurati zaštitu i poštovanje ljudskih prava žena i djevojaka posebno ako se one odnose na ustav, izborni sistem, policiju i pravosuđe;
9. *Poziva* sve strane u oružanom sukobu da u potpunosti poštuju međunarodno pravo koje se primjenjuje u zaštiti žena i djevojaka kao civila, a posebno da poštuju obaveze koje se odnose na njih prema Ženevskim konvencijama iz 1949. sa Dodatnim protokolom iz 1997, Konvenciji o izbjeglicama iz 1951. sa Protokolom iz 1967, Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena iz 1979. sa Opcionim protokolom iz 1999, Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta iz 1989. sa dva opciona protokola iz maja 2000. godine, kao i da imaju u vidu i relevantne odredbe Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda;
10. *Poziva* strane u oružanom sukobu da preduzmu posebne mjere da zaštite žene i djevojke od nasilja zasnovanog na polnoj pripadnosti, pogotovo silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, te svih ostalih tipova nasilja u situacijama oružanog sukoba;

11. Naglašava odgovornost svih država da stave tačku na nekažnjavanje i da kazne one koji su odgovorni za genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine, uključujući i one koji se odnose na seksualno nasilje nad ženama i djevojkama, te, u ovom smislu, naglašava potrebu isključenja ovih zločina, gdje je to moguće, iz odredaba o amnestiji.
12. Poziva sve strane u oružanom sukobu da poštuju civilni i humanitarni karakter izbjegličkih kampova i naselja i da uzmu u obzir posebne potrebe žena i djevojaka, uključujući to i u planiranje, i poziva se na rezolucije 1208 (1998) od 19. novembra 1998. i 1296 (2000) od 19. aprila 2000. godine;
13. Podstiče sve one koji su uključeni u planiranje razoružanja, demobilizaciju i reintegraciju da razmotre različite potrebe žena i muškaraca bivših vojnika, te da uzmu u obzir potrebe članova njihovih porodica;
14. Reafirmiše svoju spremnost, kad god se primijene mjere prema članu 41 Povelje Ujedinjenih nacija, da iznese svoje mišljenje o njihovom potencijalnom uticaju na civilnu populaciju, imajući u vidu posebne potrebe žena i djevojaka, da bi se razmotrila odgovarajuća humanitarna izuzeća;
15. Izražava spremnost da osigura da misije Savjeta bezbjednosti uzmu u obzir pol i prava žena, uključujući sveukupne konsultacije sa lokalnim i međunarodnim organizacijama (grupama) žena;
16. Poziva Generalnog sekretara da sprovede studiju o uticaju oružanog sukoba na žene i djevojke, ulozi žena u izgradnji mira i rodnoj dimenziji u mirovnim procesima i razrješenju konflikta, te ga, nadalje, poziva da podnese izvještaj Savjetu bezbjednosti o rezultatima te studije i da je proslijedi svim zemljama članicama Ujedinjenih nacija;
17. Zahtijeva od Generalnog sekretara da, gdje je to moguće, uključi u svoje izvještavanje pred Savjetom bezbjednosti napredak postignut u izjednačavanju polova kroz mirovne misije i sve druge aspekte koji se odnose na žene i djevojke;
18. Odlučuje da ostane aktivno uključen u ovoj materiji.